


# ANALIZA IMOVINSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA




Podgorica, 2020.

# ŠTA PODRAZUMIJEVA ANALIZA IMOVINSKOG POLOŽAJA?

- Analiza imovinskog položaja preduzeća odnosi se na analizu aktive bilansa stanja.
- Obuhvata:
  - A. Analizu strukture ukupne aktive (struktura poslovne aktive i struktura operativne aktive);
  - B. Analizu fiksne imovine (struktura fiksne imovine, dotrajalost (istrošenost) fiksne imovine, tehnička opremljenost opremom, efikasnost korišćenja osnovnih sredstava i iskorišćenje kapaciteta);
  - C. Analizu obrtne imovine (struktura obrtne imovine i brzina obrtanja);
  - D. Analizu obrta poslovne imovine i roka povraca

# A) ANALIZA STRUKTURE UKUPNE IMOVINE



# ANALIZA STRUKTURE UKUPNE AKTIVE

- a) **Analizu strukture poslovne aktive**
- b) **Analizu strukture operativne aktive**

## a) **Analizu strukture poslovne aktive:**

1. Učešće neuplaćenog upisanog kapitala u ukupnoj aktivi (poslovnoj aktivi)
2. Učešće investiranog kapitala u ukupnoj aktivi (poslovnoj aktivi)
3. Učešće fiksne imovine u ukupnoj aktivi (poslovnoj aktivi)
4. Učešće obrtne imovine u ukupnoj aktivi (poslovnoj aktivi)



ili:

$$\text{Učešće neuplaćenog upisanog kapitala} = \frac{\text{Neuplaćeni upisani kapital}}{\text{Ukupna imovna}} \times 100\%$$

$$\text{Učešće investiranog kapitala} = \frac{\text{Investirani kapital}}{\text{Ukupna imovna}} \times 100\%$$

$$\text{Učešće fiksne imovine u ukupnoj imovini} = \frac{\text{Fiksna imovina}}{\text{Ukupna imovna}} \times 100\%$$

$$\text{Učešće obrtne imovine u ukupnoj imovini} = \frac{\text{Obrtna imovina}}{\text{Ukupna imovna}} \times 100\%$$

## b) Analiza strukture Operativne aktive

- Analize strukture operativne aktive podrazumijeva određivanje učešća fiksne i obrtne imovine u operativnoj imovini.



ILI:

$$\text{Učešće fiksne imovine} = \frac{\text{Iznos fiksne imovine}}{\text{Iznos operativne imovine}} \times 100\%$$

$$\text{Učešće obrtne imovine} = \frac{\text{Iznos obrtne imovine}}{\text{Iznos operativne imovine}} \times 100\%$$

# PRIMJER:

- Na osnovu aktive bilansa stanja definisati obim, strukturu i dinamiku pozicija, i izvršiti analizu strukture ukupne aktive i analizu strukture operativne aktive

RB	Pozicija	To	%	T1	%	Indeks
1	Neuplaćeni upisani kap.	10,000		10,000		
2	Nematerijalna ulaganja	2,000				100
3	Zemljište	5,000		4,000		
4	Građevinski objekti	8,000		10,000		
5	Oprema	40,000		35,000		
6	Osnovna sredstva u pripremi	3,000		5,000		
7	Dug. Fin .plasmani	12,000		12,000		
8	Zalihe	15,000		20,000		
9	Kratkoročna potraživanja			4,000		80
10	AVR	3,000		4,000		

**Vertikalna analiza** finansijskih izvještaja je analiza strukture (učešće nekog elementa u cjelini, izraženo procentualno).

**Horizontalna struktura** finansijskih izvještaja je struktura dinamike (promjene određene pozicije u odnosu na prethodni period).

Mjeri se indeksima, stoga da bi se ista odradila neophodno je prvo izračunati indeks za svaku poziciju.

# REŠENJE:

RB	Pozicija	To	%	T1	%	Indeks
1	Neuplaćeni upisani kap.	10,000	9.71%	10,000	9.43%	100
2	Nematerijalna ulaganja	2,000	1.94%	2,000	1.89%	100
3	Zemljište	5,000	4.85%	4,000	3.77%	80
4	Građevinski objekti	8,000	7.77%	10,000	9.43%	125
5	Oprema	40,000	38.83%	35,000	33.02%	88
6	Osnovna sredstva u pripremi	3,000	2.91%	5,000	4.72%	167
7	Dugoročni finansijski plasmani	12,000	11.65%	12,000	11.32%	100
8	Zalihe	15,000	14.56%	20,000	18.87%	133
9	Kratkoročna potraživanja	5,000	4.85%	4,000	3.77%	80
10	AVR	3,000	2.91%	4,000	3.77%	133
		<b>103,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>106,000</b>	<b>100.00%</b>	

$$\text{Indeks} = \frac{T1}{To} * 100$$

Npr: Indeks za zemljište=

$$\frac{4000}{5000} * 100 = 80$$

Za sve ostale pozicije indeks se dobija na isti način.

## ANALIZA STUKTURE I DINAMIKE

- **Analiza stukture** bi podrazumjevala učešće svake pozicije u ukupnoj aktivi.
- Npr: Učešće neup. Upisanog kapitala u ukupnoj aktivi= $10000/106000*100=9.43\%$
- Isto važi za sve ostale pozicije
- **Analiza Dinamike** bi podrazumijevala da za svaku poziciju izračunate njenu promjenu u odnosu na prethodni period, što se izračunava preko indeksa.
- Npr: Ineup.up kapital= $100/100*100=100$
- Ili Izalihe= $20000/15000*100=133$
- Isto važi za sve pozicije

# ANALIZA STRUKTURE UKUPNE AKTIVE (T1 PERIOD):

1) Učešće neuplaćenog upisanog kapitala:

$$10.000/106.000 \times 100 = 9,43\%$$

Komentar: učešće neuplaćenog upisanog kapitala u ukupnoj aktivi je 9,43%.

2) Učešće investiranog kapitala je:

$$12.000 \text{ (dug. fin. plasmani)} / 106.000 \times 100 = 11,32\%$$

3) Učešće fiksne imovine je:

$$(2.000 + 4.000 + 10.000 + 35.000 + 5.000) / 106.000 \times 100 = \\ = 56.000 / 106.000 \times 100 = 52,83\%$$

4) Učešće obrtne imovine je:

$$(20.000 + 4.000 + 4.000) / 106.000 = 28.000 / 106.000 \times 100 = 26,42\%$$

# ANALIZA STRUKTURE OPERATIVNE AKTIVE

Operativnu aktivu čini fiksna imovina i obrtna imovina:

Fiksna imovina iznosi: 58.000

2	Nematerijalna ulaganja	2,000
3	Zemljište	4,000
4	Građevinski objekti	10,000
5	Oprema	35,000
6	Osnovna sredstva u pripremi	5,000

Učešće fiksne imovine u operativnoj imovini je:  
 $56.000/84.000 \times 100\% = 67\%$

Obrtna imovina iznosi: 23.000


9	Zalihe	20,000
10	Kratkoročna potraživanja	4,000
11	AVR	4,000

Učešće obrtne imovine u operativnoj imovini je:  
 $28.000/84.000 = 33\%$

**Ukupna operativna imovina je 84.000 (fiksna + obrtna imovina).**

## B) ANALIZA FIKSNE IMOVINE


### ○ Šta čini fiksnu imovinu?



## B1) ANALIZA STRUKTURE FIKSNE IMOVINE

- Analiza strukture fiksne imovine podrazumijeva mjerjenje učešća svakog oblika fiksne imovine u ukupnoj fiksnoj imovini.

$$\text{Struktura fiksne imovine} = \frac{\text{Vrijednost oblika fiksne imovine}}{\text{Ukupna fiksna imovina}} \times 100$$



- Struktura fiksne imovine posmatrana sa stanovišta **nabavne vrednosti - djelatnost preduzeća.**

Kod **poljoprivrednih** preduzeća dominiraće zemljište, dugogodišnji zasadi i osnovno stado, kod **industrijskih** preduzeća dominiraće oprema, alat i inventar, a kod **trgovinskih** preduzeća dominantan udio u strukturi fiksne imovine imaće građevinski objekti.

- Struktura fiksne imovine posmatrana sa stanovišta **sadašnje vrijednosti** ukazuje da istu uslovljava **djelatnost preduzeća ali i preostali vijek korisnosti.**

# PRIMJER:

- Na osnovu datih podataka izvršiti analizu strukture fiksne imovine:

Pozicija	NV	%
<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>3.6%</b>
Licenca	20.000	3.6%
<b>Osnovna sredstva</b>	<b>536.000</b>	<b>96.4%</b>
Zemljište	40.000	7.19%
Grad. Objekti	150.000	26.98%
Oprema	280.000	50.36%
Alat i inventar	26.000	4.68%
Osnovna sredstva u pripremi	40.000	7.19%
<b>Ukupno</b>	<b>556000</b>	<b>100%</b>

Izračunali smo učešće svake pozicije fiksne imovine u ukupnoj fiksnoj imovini.

Npr: učešće licence =  $\frac{20000}{556000} \times 100 = 3.6\%$

Zemljišta =  $\frac{40000}{556000} \times 100 = 7.19\%$

I tako sa zvaku poziciju redom.

Ako se posmatra prema NV, najveće učešće ima pozicija oprema, što upućuje da je djelatnost preduzeća Industrija.

## B2) ANALIZA ISTROŠENOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

- **Istrošenost osnovnih sredstava** mjeri se odnosom **ispravke vrijednosti osnovnih sredstava i nabavne vrijednosti osnovnih sredstava.**
- Izražava se procentima.

$$Sti = (\text{Ispravka vrijednosti osnovnih sredstava} / \text{nabavna vrijednost osnovnih sredstava}) \times 100$$

- Nasuprot stepenu istrošenosti imamo stepen **FUNKCIONALNOSTI** koji se mjeri odnosom sadašnje vrijednosti i nabavne vrijednosti sredstva.

$$Stf = (\text{sadašnja vrijednost} / \text{nabavna vrijednost}) \times 100$$

## PRIMJER:

- Izračunati stepen istrošenosti, na osnovu sledećih podataka:

Pozicija	NV	SV	OV	Stepen istrošenosti
Gradjevinski objekti	150.000	96.000	54.000	36%
Oprema	280.000	240.000	40000	14.29%

$$\text{St.istr. G} = \frac{OV}{NV} \times 100 = \frac{54000}{15000} \times 100 = 36\%$$

$$\text{St.istr. O} = \frac{40000}{28000} \times 100 = 14.29\%$$

**Komentar:** U toku dosadašnjeg trajanja g.objekti su utošili 36% svoje vrijednosti.

**Komentar:** U toku dosadašnjeg trajanja oprema je utošila 14.29% svoje vrijednosti.

## B3) ISKORIŠĆENJE KAPACITETA

○ Razlikujemo pet vrsta kapaciteta kod osnovnih sredstava:

- 1) **Tehnički kapacitet** – teorijski mogući učinak nekog osnovnog sredstva.
- 2) **Optimalni kapacitet** – tehnički kapacitet umanjen za gubitke zbog pripremnih i završnih poslova proizvodnje, održavanja, podmazivanja, čišćenja opreme i sl.
- 3) **Realni kapacitet** – učinak koji se može ostvariti obzirom na trenutno pogonsko stanje osnovnog sredstva.
- 4) **Planirani kapacitet** – kapacitet koji se planira shodno ne samo tehničkoj sposobnosti osnovnog sredstva nego i na osnovu eksternih faktora (tržišta – mogućnosti prodaje GP, nabavke materijala i sl.).

Mjeri se STEPENOM ISKORIŠĆENJA (tehničkog, optimalnog, realnog) KAPACITETA i STEPENOM IZVRŠENJA PLANA ISKORIŠĆENJA KAPACITETA:

Stepen iskorišćenja kapaciteta (optimalnog):

$$S_{tko} = \frac{U}{U_o} \times 100$$

U – ostvareni učinci;  
U<sub>o</sub> – optimalni učinci;

Stepen izvršenja plana iskorišćenja kapaciteta:

$$S_{tkp} = \frac{U}{U_p} \times 100$$

U – ostvareni učinci;  
U<sub>p</sub> – planirani učinci;

Kod računanja stepena iskorišćenja kapaciteta možemo koristiti i tzv. **PROSJEČNI STEPEN ISKORIŠĆENJA** (tehničkog, optimalnog, realnog) **KAPACITETA**, odnosno **PROSJEČAN STEPEN IZVRŠENJA PLANA KORIŠĆENJA KAPACITETA**, ukoliko jednom mjerom želimo da iskažemo stepen korišćenja kapaciteta za cijelo preduzeće.

Prosječni stepen iskorišćenja optimalnog kapaciteta:

$$PS_{tlo} = \frac{NV_1 \times St_{lo1} + NV_2 \times St_{lo2} + \dots + NV_n \times St_{lon}}{NV_1 + NV_2 + \dots + NV_n} \times 100$$

Prosječni stepen izvršenja plana iskorišćenja kapaciteta:

$$PS_{tip} = \frac{NV_1 \times St_{tip1} + NV_2 \times St_{tip2} + \dots + NV_n \times St_{tipn}}{NV_1 + NV_2 + \dots + NV_n} \times 100$$

## PRIMJER:

Tehnički kapacitet mašine koja obrađuje finalni proizvod preduzeća je 24h rada mašine 30 dana u mjesecu. Optimalni kapacitet je 22h dnevno, 28 dana u mjesecu, a realni kapacitet 16h dnevno takođe 28 dana u mjesecu. Planirani dnevni kapacitet iznosi 15h dnevno, 28 dana u mjesecu. U toku mjeseca mašina je radila 15h dnevno i to 24 dana u mjesecu.

Izračunati stepen iskorišćenja:

- a) tehničkog;
- b) optimalnog;
- c) realnog kapaciteta, kao i stepen izvršenja plana korišćenja ove mašine

## REŠENJE:

- Stepen iskorišćenja tehničkog kapaciteta=  
$$= \frac{\text{Ostvareni učinak}}{\text{Tehnički učinak}} = \frac{24 \text{ dana} \times 15\text{h/d}}{30 \text{ dana} \times 24\text{h/d}} \times 100 = 50\%$$
- St. Iskor. Opt kap= $\frac{\text{Ostvareni učinak}}{\text{Optimalni učinak}} = \frac{24 \times 15}{28 \times 22} \times 100 = 58.44\%$
- St. iskor. Realnog kap= 80.36%
- Stepen izvršenja plana iskorišćenja kapaciteta=85.71%

## B4) EFIKASNOST KORIŠĆENJA OSNOVNOG SREDSTVA

$$E_{os} = \frac{\text{Troškovi završene proizvodnje}}{\frac{NV_{\text{bilansotvaranja}} + NV_{\text{zaklj. bilans}}}{2}}$$

1.	Poslovni rashodi
2.	Nabavna vrijednost prodate robe
3.	Troškovi tekućeg perioda (1-2)
4.	Početne zalihe nedovršene proizvodnje (Bilans otvaranja)
5.	Krajnje zalihe nedovršene proizvodnje (Zaključni bilans)
6.	<b>TROŠKOVI ZAVRŠENE PROIZVODNJE (3+4-5)</b>

## PRIMJER:

- Na osnovu datih podataka izračunati efikasnost korišćenja osnovnih sredstava: Ukupni poslovni rashodi su 100.000, Nabavna vrijednost prodate robe je 20.000, Vrijednost osnovnih sredstava na 31.12.2010. godine je 40.000, a na 31.12.2011. godine 50.000, vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje na 31.12.2010. je 10.000, a na 31.12.2011. je 4.000.

# REŠENJE:

○  $Eos = \frac{Efekat}{masa} = \frac{Trošak završene proizvodnje}{Prosječna vrijednost osnovnih sredstva} = \frac{86000}{(40000+5000)/2} = 1.91$

Prvo ćemo oizračunati efekat:

1	Poslovni rashodi	100000
2	NVPR	20000
3 (1-2)	Tr. Tekućeg perioda	80000
4	+PS zaliha ned. proizvodnje	10000
5	-KS zaliha ned. proizvodnje	4000
6	Trošak završene proizvodnje	<b>86000</b>

Komentar: Na svaki euro vrijednosti osnovnih sredstava u periodu od 31.12.2010. do 31.12.2011. ostvareno je 1,91 eura vrijednosti proizvodnje.

## B5) TEHNIČKA OPREMLJENOST

Mjeri se odnosom korišćene opreme i prosječnim brojem zaposlenih radnika.

$$T_o = \frac{\frac{NV_{\text{bilansotvaranja}} + NV_{\text{zaklj. bilans}}}{2}}{\text{Prosj. broj radnika}}$$

**PRIMJER:** Vrijednost opreme na 31.12.2010. godine je 40.000, a na 31.12.2011. godine 50.000, dok je u toku godine prosječno radilo 60 radnika. Izračunajte tehničku opremljenost opremom.

To=prosječna vrijednost opreme/prosječan broj radnika

$$To = \frac{\frac{40000+50000}{2}}{60} = 750$$

**Komentar:** Jedan radnik u prosjeku koristi opremu u vrijednosti od 750 eura.



[milica.v@ucg.ac.me](mailto:milica.v@ucg.ac.me)  
[milica.v080@gmail.com](mailto:milica.v080@gmail.com)